

**Javna Ustanova
Banja „Dvorovi“
Dvorovi**



**IZVJEŠTAJORADUZA 2018
GODINU**

-RADNA VERZIJA-

Dvorovi, mart 2019. godine

SADRŽAJ

1. Osnovni podaci o Ustanovi.....	2
1.1. Istorijat Ustanove.....	2
1.2. Osnivanje i registracija.....	5
1.3. Osnovni identifikacioni podaci.....	6
1.4. Djelatnost Ustanove	6
1.5. Organ upravljanja.....	7
1.6. Zaposlenost u Ustanovi.....	8
2. Osnova za izradu finansijskih izvještaja Ustanove.....	9
3. Pregled značajnih računova odstvenih politika i procjena.....	10
3.1. Nematerijalna ulaganja.....	10
3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema.....	11
3.3. Dugoročni finansijski plasmani.....	12
3.4. Zalihe.....	12
3.5. Kratkoročni potraživanja i plasmani.....	12
3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti.....	13
3.7. Priznane jeftinije.....	13
3.8. Priznane nerashode.....	13
3.9. Iskazivanje obaveza.....	14
4. Rezultati poslovanja Ustanove	15
4.1. Fizički obim usluga.....	15
5. Finansijsko poslovanje Ustanove.....	17
5.1. Prihodi Ustanove.....	18
5.2. Rashodi Ustanove.....	19
5.3. Netogubitak.....	22
6. Stanje sredstava i izvor sredstava.....	22
6.1. Stalna imovina.....	23
6.2. Tekuća imovina.....	25
6.3. Kapital.....	26
6.4. Obaveze.....	26
7. Analiza imovinskog položaja.....	28
8. Izloženost Ustanovi rezicima.....	31
9. Zaključak.....	33

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVİ

1.1. Istorijat Ustanove

11. aprila 1986 godine Rješenjem br: 01-023-22/86 od osnivača tadašnje:

- Skupštine Opštine Bijeljina
- Mjesne Zajednice Dvorovi

formirana je samostalna Radna Organizacija pod nazivom „Banjsko – rekreativni centar“ jepodrazumjevalo:

- Izgradnjubanjsko – rekreativnog centra sa svim sadržajima koje omogućavaju balneo loškinalaz vode sa kapacitetom kojeg garantovaće ekonomsku pravdu na gradnju,
- Toplifikaciju Grada Bijeljina za bogatega je izgrađen abušotina DV-1, kao jedna unizu, u cilju dovođenja geotermalne energije do krajnjih potrošača,
- Izgradnju staklenika i plastenika za proizvodnju organske hrane,
- izgradnju rekreativnog djeleša baze namenjene sportskim terenima.

U periodu od 1986 – 1991 godine izgrađen je kompleks baza na kodaih sadajma 5 (pet) s sportskim terenima, urađeno je tenis igralište, adaptirani prošireni postojeći restorani, urađena sa valtnastaza zapješake i biciklistički putovi, te kupljeni turistički vozilo i kioski sa obraćaonama pomoći u ovoj relaciji. Započet je i urađenatzv. prva fazahotela „Sveti Stefan“ sa 114 postelja. Kupljeni zemljишte ukupno površine od: 5.729 m² i urađena je projektna dokumentacija za buštinu „DV-1“ te izvršeno bušenje dodubine od:

1.200 m koja je upoznata na navedenoj lokalitetu i mapi postojanja termominske mineralne vode, a temperatura je preko 80°C i zdašnost 50 l sekundi.

Zbog ratnih dešavanja, 1993 godine pušta se u funkciju hotela „Sveti Stefan“, kadaje u pisomu Sudskog registra formirana J.U. Banja „Dvorovi“ Dvorovi, kao zdravstvena Ustanova, organizovana dijelom Republičkog zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Utako organizovanom obliku tokom rata je prihvati la preko pet hiljada povređenih i boljih ljudi na tječenje i rehabilitaciju.

Izgubivši korak sa ojačanim privatnim sektorom bez vidnog napretka trideset i više godina nakon toga, djelatnost se obavlja u poluzavršenom objektu Hotel „Sveti Stefan“ sada već prilično ruiniranom, sa zastarjelim ostalim objektima, opremom bez jasne vizije daljeg razvoja, napredka i mesta na tržištu. Značajno uključenje osnivača - Grad Bijeljina

u rješavanje nagomilanih problema krajem poslovne 2017 godine te početak investicionih aktivnosti na završenu zatvorenog bazena, adaptaciji i modernizaciji objekata, daju nagovještaj napretka.

1.2. Osnivanje i registracija

Javna Ustanova Banja „Dvorovi“ Dvorovi, Karađorđeva 100 . od marta 1994 godine upisom u registar kod Osnovnog suda u Bijeljini po Rješenju br: R: 1-157/94 je organizovana kao Javna Ustanova.

Tokom 2015 godine izvršeno je usklađivanje jedjelatnosti Sudskom registrusu učećim zakonskim propisima tetrenutno poslujem o sva:

- Matični broj: 1235966
- Šifra mjerljivosti: 5510- Hoteli i ostalo smještaj.
- JIB: 4400367410003
- PIB: 400367410003

21.05.2015. god. po Rješenju br: 059-0-Reg-15-000 257 izvršeno je usklađivanje organizacije poslovanja, visina osnovnog kapitala, promjena osnivača i usklađivanje jedjelatnosti, te je kao osnovna djelatnost stupi na nadjelatnost 55.10 – Hoteli i sličan smještaj.

28.06.2017. godine po Rješenju br: 059-0-Reg-17-000 477 izvršena je dopuna nadjelatnosti nadjelatnost: 8622- Specijalistička medicinska praksa.

Kapital je 100% vlasništvo grada Bijeljina do sad nije bio predmet vlasničke transformacije – tj. privatizacije.

Krajem poslovne 2017, nakon dvomjesečne obustave rada u Ustanovi Skupština Grada Bijeljina po Rješenju broj: 01-111-249/17 od: 30.10.2017. do okončanja postupka i konačno imenovanja direktora za v.d. direktora imenuje Mila Pejčića koji na toj funkciji ostaje sve do: 16.02.2018. kada po rješenju br. 01-111-274/17 funkciju preuzima doc. dr Milorad Zekić iz Bijeljine, koji se od početka poslovne godine aktivno uključio u rad Ustanove.

1.3. Osnovni identifikacioni podaci

Svoje finansijsko poslovanje Ustanova obavlja preko transakcija hračunaito:

- 554-001-00002324-93.....Pavlović banka a.d. Bijeljina
- 567-343-83000009-46.....Sberbanka d. Banja Luka
- 555-000-00405819-08.....Nova banka A.D. Banja Luka

DeviznopolovanjeUstanovaobavlja prekodveznihračunaito:

554-780-00047401-30.....Pavlovićbanka (EUR)

554-780-00047401-30.....Pavlovićbanka (CHF)

PoreskaUpravaMinistarstvafinansijaRepublikeSrpskeizdalajePotvrduoregistracijiporeskog obveznikabroj:053-7-81/07 od:13.03.2007.godineidodijelilabroj:

4400367410003

UvjerenjemUpravezaindirektnooporezivanjebroj:04/1-UPP/1-21661/07 od:07.09.2007. godinedodijeljenjeidentifikacionibroj:

400367410003

1.4. DjelatnostUstanove

RješenjemoregistracijiOkružnogprivrednogsudauBijeljinibroj:059-0-REG-17-000 477 od 28.06.2017. godineupisananjeusklađivanjedjelatnosti , premakomejeupisanadjelatnostUstanoveito:

- 01.11 Gajenježitarica (osimriže), mahunarkiisjemenauljarica
- 01.13 Gajenjepovrća, dinjailubenica, korjenastogigomoljastogpovrća
- 01.19 Gajenjeostalihjednogodišnjihusjeva
- 10.11 Preradaikonzervisanjemesa
- 10.89 Proizvodnjaostalihprehrambenihproizvoda
- 36.00 Prikupljanje, prečišćavanjeisnadbjevanjevodom
- 42.21 Izgradnjacegovodazatečnostiigasove
- 49.39 Ostalikopneniprevozputnika
- 49.41 Drumskiprevozrobe
- 55.10 Hoteliisličansmještaj
- 55.20 Odmaralištaiostalismještajzakraćiodmor
- 55.30 Kampoviiprostorizakampovanje
- 56.10 Djelatnostrestoranaiuslugedostavehrane
- 56.29 Ostaledjelnosttipripremeiposluživanjahrane
- 56.30 Djelatnosttipripremeiposluživanjapića
- 86.22 Djelatnostspecijalističkemedicinskeprakse
- 93.11 Radsportskihobjekata
- 93.29 Ostalezbavneirekreativnedjelatnosti

1.5. Normativnaaktaiorganiupravljanja

UskladusaZakonomoprivrednimdruštvima (Sl. glasnikRSbroj:127/08, 58/09,

100/11) Izakonomojavnimpreduzećima (Sl. glasnikRSbroj 75/04)

StatutomJavneUstanoveBanja „Dvorovi,, Dvorovidefinisana:

- pravnaforma, firma, sjedišteimatičnibrojUstanove
- djelatnostUstanove
- osnivačkiudjeliimovina
- pravnipoložaj, odgovornostiobaveze
- zastupanjeipredstavljanje
- unutrašnjaorganizacija
- organiBanje „Dvorovi,,
- pravnipoložajradnika
- poslovnatajna
- aktiBanje „Dvorovi,,
- prestanakJavneUstanove
- drugapitanjaodznačajazaradUstanoveuskladusaZakonom

Statutomjepredviđenodase (član28.) daseopštimaktimaUstanovesmatraju:

Statut, pravilnici, poslovnici,
upustvaiodlukekojimasenaopštinačinutvrđujuodređenapitanja.
OpštiaktimorajubitiusklanjenisaStatutom ,
asvaostalapo jedinačnaaktausaglašenasaopštimaktimaUstanove.

ZaregulisanjepojedinihpitanjauUstanovisudoneseniPravilnici, kaoštoje:

- Pravilnikoračunovodstvu
- Pravilnikovršenjupopisaiusklađivanjuknjigovodstvanogstanjasastvarnimstanjemimovine, potraživanjaiobaveza
- Pravilnikopostupkujavnognadmetanjazaizdavanjeuzakupprodajnihmjestaobjekata, idrugi.
 - Pravilnik o unutrašnjoj org. I sistemu radnih mjesta
 - Pravilnik o upotrebi, čuvanja i uništavanja pečata
 - Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
- Pravilnik o radu Upravnog odbora

ImovinomJUBanje „Dvorovi,,
upravljaćeUpravniodborimenovanodstraneSkupštineGradaBijeljinausastavu:

1. Novaković dr. Igor, predsjednik do:07.02.2018. godine
2. VujićPredrag, član
3. VukovićMladen, član
4. SafetSprečak, član
5. Ognjen Sefer, član
6. Jović Milorad, predsjednik od:07.02.2018. godne

1.6. ZaposlenostuUstanovi

U periodu: 01.01.-31.12.2018. J.U. Banja „Dvorovi“ je zapošljavalaprosječno 55 radnika.
Nadan 31.12.2018. Ustanova zapošljava ukupno 52 radnika od tog:
49 radnika u stalnom radnom odnosu 3 radnika na određeno vrijeme.

r.br.	Sektor	nss	kv	sss	vkv	všs	vss	Ukupno
1.	Medicinski sektor	----	----	10	---	2	1	13
2.	Turist.-ugost.sektor	7	11	6	1	2	2	29
3.	Sektor opšt. i prav.p.	----	1	2	---	2	4	9
4.	Direktor	---	----	----	---	---	1	1
	Ukupno	7	12	18	1	6	8	52

Kvalifikaciona struktura zaposlenih jesledeća VSS-8, VŠS- 6, SSS- 18, VKV -1 KV – 12, NSS – 7.

Prosječna starost zaposlenih nadan: 31.12.2018 iznosi 52,33 godina.

Za period januar – decembar 2018, obračunata jenačeta plata u iznosu od: 385.252,00 KMili 586,38 KM prosječna mjesecna plata radniku. Tokom 2018 godine isplaćeno sedam zaostalih plata iz 2017. Godine (juni-decembar) kao i plate iz 2018. Godine, period januar-novembar, kao i svi dospjeli porezi i doprinosi na lična primanja.

2.OSNOVA ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U STANOVÉ

Finansijski izvještaji Ustanove pripremljeni su uskladusaračunovodstvenim propisima Republike Srbije.

Polazni okvir za stavljajanje finansijskih izvještaja Ustanove čine pozitivni zakonski propisi Republike Srbije, usvojeni MSF i MRS.

Poslovni događaji i transakcije klasificirane su prema Pravilniku o kontnom okviru za privredna društva, zadruge, drugopravnalice kako i vode do vojnoknjigovodstvo.

Za izradu finansijskih izvještajaza

2018. godinu aktiviranisu sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja i Međunarodni računovodstveni standardi:

- MSFI 1 Prvaprimjenameđunarodnihstandardafinansijskogizvještavanja,
- MSFI 3 Poslovnekombinacije,
- MSFI 4 Ugovoroosiguranju,
- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja,
- MRS 2 Zalihe
- MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima
- MRS 8 Račun o novodstvene politike, promjena račun o novodstvenih procjena i greške,
- MRS 10 Događaj na kondanabilansiranja,
- MRS 12 Porez nadobit,
- MRS 14 Izvještavanje po segmentima,
- MRS 16 Nekretnine, postrojenja, oprema,
- MRS 18 Prihodi,
- MRS 19 Primanja zaposlenih,
- MRS 21 Efekt ipromjeni estranih valuta,
- MRS 23 Troškovipozajmljivanja,
- MRS 24 Objelodanjivanje o povezanim stranama,
- MRS 36 Obezvredivanje sredstava,
- MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalne sredstva,
- MRS 38 Nematerijalne sredstva i
- MRS 40 Ulaganja u nekretnine.

U primjeni i isprovođenju poslovne politike Ustanova je primjenjivala opšta akta kao što su:

- a) Statut društva
- b) Poslovnik o radu Upravnog odbora
- v) Pravilnik o računu novodstvu
- g)

Pravilnik o činu i rokovima mavršenja popisa i usklađivanja jaknjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

- d) Pravilnik o unutrašnjoj org. i sistemu radnih mjesta
- đ) Pravilnik o upotrebi, čuvanja i uništavanja pečata
- e) Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
- ž) Pravilnik o radu Upravnog odbora

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA

3.1. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja ustanove predstavljaju nematerijalne sredstva koja su služena za izvodnju, isporuku robe i usluga i se koriste u administrativnoj svrhi.

Nematerijalna ulaganjačine:

- ulaganjaukoncesije
 - ulaganjauistraživanjeirazvojiunapređenjepostojecihgeotermalnihresursa
 - ulaganjauzemljistasapravomkorišćenja
 - ulaganjauraznaostalaistraživanja

Nematerijalna ulaganja se početno iskazuju na bavno vrijednosti, a ispravka se vrši putem proporcionalnih metoda, osim u laganjači je vrijeme korišćenja utvrđen ougovorom kadase opisivanje vrši u rokovima makro i prirodični u izmjenama. Osnovica za amortizaciju činjeni na bavni nai liproci jenav vrijednost.

Zanamaterijalna ulaganja iz člana

17.

kojaseodnosenanematerijalnasredstvakojojimanijeodređenroktrajanjakorištenjanevršiseobračunamortizacije.

Zaostalanematerijalnaulaganjaa

For more information about the project, visit www.earthobservatory.nasa.gov.

3.2. Nepokretnosti

3.2. Nepokretnosti, postrojenja i oprema

Nepokretnosti, postrojenja i oprema prema predstavljanju materijalnog ulaganja koje Ustanove koristi za obavljanje njihovih strovanih djelatnosti izakoje se očekuje jedna sekristi tidaže od jednog obračunskog perioda u slovima:

- kadaje vjerovatno da će budućekoristiti od tog sredstva pritičativišeg godina,
 - kada se vrijednost svakog pojedinačnog sredstva može etačno utvrditi.

Nepokretnosti, postrojenja i opremu Ustanove čine:

- zemljište
 - građevinski objekti,
 - oprema za obavljanje registriranja nedjelatnosti (motorna vozila, namještaj i ne-pokretnosti, inventar i kancelarijska oprema),
 - alati sitan inventar čiji je vijek trajanja duži od dva godina u sklopu perioda trajanja godine u dana.

Početno iskazivanje nepokretnosti,

postrojenjaiopremevršiseponabavnovjrijednostidoksenaknadniizdaciprzinajukadasetimiz
dacimavrši:

- izmjenasredstvakojomseprodužavakoristanvijekilipovećavakapacitet,
 - nadogradnjasredstvakojomsepostižeznačajnounapređenjekvaliteta,
 - usvajanjenovihprocesakojiomogućavajušmanjenjeprocjenjenihetroškova

Nakon početnih priznavanja, vrijednost ovih sredstava se u skladu sa pravom o vrijednošću, ako se isti mogu precizno izmjeriti.

Povećanje vrijednosti koja se u vremenu direktno i indirektno priznaje, a smanjenje vrijednosti koja se u vremenu ne priznaje.

Učestalost revalorizacije zavisio od promjene fere vrijednosti na tržištu.

Prilikom revalorizacije određene nekretnine,

postrojenja i oprema revalorizuje se cjelokupna grupa nekretnina,

postrojenja i oprema kojoj je redstava pripada.

Procjenom se vrši usklađivanje evideniranje vrijednosti u knjigovodstvenoje evidenciju stržišno
mvrijednošću osnovnih sredstava usklađujući preostale vrijednosti komkorščenja.

Pozitivna i negativna revalorizacija rezervi po osnovnim sredstvima procjene evideniranja odgovarajuć
im računima revalorizacija ih rezervi u hodošvih osnovnih sredstava.

Revalorizacija rezerve se prenosi direktno na rezervu po osnovnim sredstvima, a rezervi su uvisi razli
ike između amortizacija i obračuna na tenanabavni uamortizacija i obračuna na revalorizovanu vr
ijednost.

Prenošenje revalorizacija ih rezervi u nerazdvojivoj skupini sredstava.

Obračun na amortizaciju osnovnih sredstava vrši se sistemski otpisom osnovnih sredstava tokom
njihovog vijek trajanja na teret obračunskega perioda.

Osnovica za obračun na amortizaciju je evidentirana,

revalorizovan ili prikazan je na jednostavnoj osnovni sredstvu.

Na osnovu izvještaja o otpisu, koji je u svrhu upravnog odbora, osnovne sredstve se iskazuju u vrijednosti početnog vrednosti, a ostatak se učinjuje u sljedećem razdoblju, prodaje ili likvidaciji, a u slučaju prodaje, učinjuje se u sljedećem razdoblju.

Otpis osnovnih sredstava u razliku od drugih sredstava, učinjuje se u vrijednosti osnovnih sredstava, a u slučaju prodaje, učinjuje se u vrijednosti osnovnih sredstava.

Priznajuse ka orashodi liprihod u kom sunastalii priznajuse u bilansu uspoređujući sredstva, a u slučaju prodaje, učinjuje se u vrijednosti osnovnih sredstava.

Sredstva se preknažavaju u novi jiračun.

Prilikom nastanka višeslojnog predviđenog zakona,

nevrši se obračun na amortizaciju.

Koja su sredstva u funkcionalnoj verziji sredstva može se učiniti u vrijednosti, a u slučaju prodaje, učinjuje se u vrijednosti osnovnih sredstava.

3.3. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani ustanove će:

- učešće u kapitalu drugih pravnih lica,
- dugoročne harta je od vrijednosti,
- dugoročni krediti
- ostali dugoročni plasmani.

Početna procjena se vrši ponuđenjem na vrijednost koja je predstavljena poštenim uknadu koj
aj edata zanjih doksenak nadopoznavanje vrši porevalizaciono jili prikazan je na vrijednosti.

3.4. Zalihe

Zalihe Ustanove predstavlja jasredstvako jasetroše u procesu proizvodnje i realizacije uslugaiči neih:

- zaliheroba
- zalihe osnovnog ipomoćnog materijala
- zaliherezervnih dijelova i autoguma
- alat i sitan inventar koji se otpisuje u toku obračunskog perioda
- sredstva zaštite narudu (HTZ)

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, sitno g inventara, ambalaže i autoguma priznaju se potrošku na bavke ili poneto prodajno vrijednost u zavisnosti koja je oddvijevr jednostiniža. Troškovi na bavke obuhvataju sledeće elemente:

1.) Kupovna vrijednost (cijena dobavljača) u manjenju zadiskonterabate.

2.) Fiskalne obaveze

- uvozne carine

- poreze

3.) Svedrugetroškove koji se mogu pripisati na bavci

U trošak zaliha materijala mjeri se metodom ponderisanog prosječnog troška.

U trošak sitno g inventara, ambalaže i auto – guma, mjeri se jednokratnim 100% otpisom prilikom stavljanja u potrebu.

Alati i inventari se raskazuju se u poslovni mjeri, a u propisu se namenjuje k utrajanja.

Otpis se istog vrši se na konistekav i trajanje po zapisniku o otpisu,

avrši se i sknjižavanje sa upotrebi i ispravke u vrijednost isredstava sazaštite narudu.

Nabavka, utrošak stanja materijala, rezervnih dijelova i inventara raskazuju se u finansijskom knjigovodstvu povrijednosti,

a u materijalnom knjigovodstvu površti, kolici u vrijednosti obzirom da se nadan 30.06. i

31.12. kao i u kraćim periodima njezina raskazivanje za nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda,

stanje, nabavki u trošak materijala, rezervnih dijelova i inventara rane će se raskazivati u pogonskom knjigovodstvu, tj.

prekoračunak lase 9.

Roba u magacinu se raskazuje po bavnoj cijeni.

roba u prodajnim objektima se raskazuje po prodajnoj cijeni, a u masau kalkulisanim porezom na profit, bez primjena rakačunak lase 9.

3.5. Kratoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih te ostale potraživanja priznaju se po nominalnoj vrijednosti i u većanoj za even tualno obračunate kamate, uskladus ugovorom, odnosno dlužno isplati, sudskim rješenjem i sl.

Nadana bilansiranja vrši se po jedinačna procjena na plativost i potraživanja.

Procjenatj.

usklađivanje vrijednostipotraživanja obavljenog sredstvom ugovora, odnosno da su ugovor i potraživanje ugovoren na isto vrijeme, posebno ako su ugovoreno iste vremenske razdoblje.

Bilo količina ugovorenog potraživanja je ugovorena u skladu s vremenom ugovora, a ugovor je ugovoren za vrijeme perioda u kojem se ugovoreno potraživanje izvodi. U tu svrhu se ugovoreno potraživanje smatra ugovorenim ugovorom, a ugovor je ugovoren za vrijeme perioda u kojem se ugovoreno potraživanje izvodi. U tu svrhu se ugovoreno potraživanje smatra ugovorenim ugovorom, a ugovor je ugovoren za vrijeme perioda u kojem se ugovoreno potraživanje izvodi.

Povećanje vrijednosti potraživanja ugovorenog posrednog kursa Centralne banke BiH nadan bilansiranja.

Povećanje vrijednosti potraživanja ugovorenog posrednog kursa Centralne banke BiH nadan bilansiranja.

3.6. Gotovina i gotovinske ekvivalenti

Sredstva u obliku novca i skupljene u nominalnoj vrijednosti izražene u konvertibilnim markama.

Iznos gotovine naračunat u bankama i blagajnama koji su uglaseni na stranu sredstava plaćanja i skazano u konvertibilnim markama prema rednjem kursu Centralne banke BiH, koji je važio dan transakcije, odnosno posrednjem kursu nadan bilansiranja.

Gotovinske ekvivalenti se skazuju po nominalnoj vrijednosti.

3.7. Priznavanje prihoda

Prihodi ustanove obuhvataju se fakturisane i prodane robe, izvršene usluge kao i prihode od subvencija, donacija i vraćeni dažbinapostavljene neprodaje prihoda od aktiviranja učinaka, oddoprinosai članarina,

kao i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravini bezaviso od vremena naplate.

Prihodi od donacija priznaju se u visini amortizovane vrijednosti sredstava, odnosno u visini troškova ostvarenih po novu ulaganja na donacije.

Dobici predstavljeni su prihode, koji su u istekli su uobičajeni aktivnosti i predstavljeni u povećanje ekonomskih koristi i proda u osnovnih sredstava i po novu revalorizaciju. Dobici se skazuju na neto osnovni nakonumanjeni jaza odgovarajuće rashode.

Prihode predstavljeni su stalnim pojmom novunaplate otpisanih potraživanja kamata nadopozite, kursnerazlike i druge finansijske prihode.

3.8. Priznavanje rashoda

Rashode preduzeća obuhvataju troškovike koji proističu uobičajeni haktivnosti. Priznavanje rascjera hodase vrši u zavisnosti od pojedinih vrsta i predstavljuju:

- troškovi materijala, goriva i energije koji pokazuju namjeru trošenja obračuna ujave se poprosječnoj ponderisanoj cijeni,
- neto zarade i nadezara, porez i dr. prinosi na zarađenu priznaju se u visini obračuna u nizu nosazarađenih zaprovjedenih vrijeme narednih svestovanja, a poslanateret Ustanove.
- troškove amortizacije obračuna ujave poprincipalnim stopama kojese uvrđuju a osnovu korišnog vijeka osnovnih sredstava i njihovu bavnu vrijednost,
- troškovi prirodnih usluga i vijekodostojnih dokumenata po jedinjenim materijalima netroškove,
- troškovi poreza i dr. prinosi se priznaju u osnovu u izdataku u skladu sa obaveza za tvarne vrijednosti,
- troškovi pozajmljivanja koji nastaju uvezani uz pojedine materijalne vrijednosti, troškove finansijskog lizinga i kursnerazlike,
- gubitci koji predstavljaju manjenje ekonomskog koristi i skazuje se na neto osnovni, nakon unamanjenja odgovarajuće prihode.

Ovi troškovi se priznaju kaora shod perioda u kom je sunastali, nezavisno o momentu plaćanja.

3.9. Iskazivanje obaveza

Obaveza je sadašnja obaveza Ustanova vezana na prošlim događajima, za čije se izmirene očekuju jedinicere rezultati odливom resursa Ustanove.

- dugoročne obaveze - krediti, harta i drugi jednostavnost i ostale dugoročne obaveze, dok
- kratkoročne obaveze - kratkoročni krediti, obaveze prema dojavama, obaveze zadoprinose i poreze, obaveze zaplate i dr. prinose i porezne plate, te ostale kratkoročne obaveze (dospijeće euroku od godinu dana, odnosno dodanačinidbe, odnosno oddanagodišnjeg bilansa).

Obaveze se dijeljeni su na dugoročne i kratkoročne obaveze.

Kratkoročni obavezi zamaze smatraju se kreditima, dok se dugoročni obavezi zamaze smatraju obavezama kojima je dospjelo vijeće uuroku od godinu dana a.

Početno prikazivanje finansijskih obaveza završi se ponijehovoj nabavnoj vrijednosti u koju su uključeni i troškovi uvođenja u pogribavljanja. Smanjenje obaveza se vrši direktnim otpisom.

4. REZULTATI POSLOVANJA U STANOVI

Poslovanje u 2018. godini obilježeno je:

- aktivnim uključenjem Gradske Uprave u rješavanje nagomilanih problema u Ustanovi pružanjem realizacije Plana kratkoročnih mjera za deblokadu računa i obezbeđenje početnih prepostavki za dalji rad JU Banje „Dvorovi“ i učešće u sprovođenju istog.
- naplata potraživanja po Izvršnoj sudskoj presudi od Ministarstva finansija u iznosu od: 120.562,62 km, provođenjem Multilateralne kompenzacije i izmirenje obaveza u istom iznosu čime se značajno poboljšala likvidnost u Ustanovi
- pokretanje aktivnosti i realizacija dugoročnog kreditnog zaduženja uz jemstvo Grada Bijeljina
- pokretanje investicionih aktivnosti na završetku zatvorenog bazena i adaptaciji Hotela „Sv. Stefan“ iz navedenog kreditnog zaduženja
- značajnom nabavkom medicinske opreme
- izmirenje svih zaostalih ličnih primana, te primanja iz tekuće godine, kao i poreza i doprinosa po osnovu istih
- izmirenje najvećeg dijela obaveza prema dobavljačima iz ranijih godina, kao i redovno izmirenje obaveza tekuće godine
- nepovoljnim vremenskim prilikama tokom juna i jula što se direktno odrazilo na smanjenje planiranih prihoda od bazena i objekata na bazenima
- maksimalnoj posvećenosti menadžmenta Ustanove za unapređenje oba segmenta poslovanja i medicine i turizma.

-Medicinski sektor

Ustanovaprihodstičeprvenstvenopružanjem medicinskih uslugau kontinuitetu tokom cijelogodine kako ambulantnih, takoi u slugsastacionarnem medicinske rehabilitacije kakofizičkim licima, tako i posklopljenim Ugovorima sa Fondovima, privrednim društvima, udruženjima i sl.

U toku 2018 god. na stacionarnom tretmanu u Banji Dvorovi bilo je ukupno 826 pacijenata, i ostvareno je 9243 BO dana. Od toga je preko Fonda zdravstvenog osiguranja RS liječeno ukupno 223 pacijenta, 367 pacijenata je provelo fizikalni tretman o svom ličnom trošku, 195 pacijenata je liječeno po konkursu Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite (RVI i porodice poginulih boraca), 18 pacijenata preko Fonda solidarnosti iz Doboja, 9 pacijenata preko Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta i 14 pacijenata preko Rudnika i termoelektrane iz Ugljevika.

U januaru 2018 nije bilo prijema pacijenata, s obzirom da su zaposleni bili na kolektivnom godišnjem odmoru. Gledano po mjesecima najveći broj pacijenata preko FZORS-a (223 pacijenta) liječen je u periodu od februara do avgusta, kada je i završeno primanje ovih pacijenata, s obzirom da su iskorištena sredstva Fonda zdravstvenog osiguranja RS namjenjena za 2018 god., a nisu nam odobrena dodatna sredstva, tako da i pored velikog interesovanja nismo mogli da primimo ove pacijente na rehabilitaciju. Završno sa decembrom smo imali n aposku oko 60 pacijenata (odobrenih na komisiji

FZORS-a za upućivanje na banjsko liječenje) koji čekaju da obave rehabilitaciju na teret FZORS.

Najviše pacijenata koji su liječenje proveli o svom ličnom trošku (367) bilo je u periodu od maja do oktobra.

Svi pacijenti preko Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite (195 pacijenata) bilo je u periodu jul-oktobar 2018 u dogovoru sa nadležnim iz svog ministarstva.

Ambulantni tretman (455 pacijenata) provođen je od februara do decembra sa tim da je najveći broj pacijenata tretiran u toku sezone u ljetnim mjesecima.

U poređenju sa 2017 godinom zabilježen je porast broja pacijenata i to: u 2018 stacionarno je liječeno 160 pacijenata više u odnosu na prethodnu godinu, ostvareno je 1852 BO dana više. Ambulantno je liječeno 89 pacijenata više nego 2017 godine.

U toku 2018 godine ostvareni su veliki pomaci u smislu nabavke medicinske opreme za sprovođenje fizikalne terapije, s obzirom da ista nije nabavljeni duži niz godina.

Velikog je značaja nabavka nove kade za obavljanje hidroterapije sa podvodnom masažom, kao i nabavke nove kade četvoročelijske kupke sa mogućnošću korištenja galvanske i DD stuje.

U elektrobloku je takođe značajno olakšan rad nabavkom novih aparata za elektroterapiju: 1 aparat za IFS, aparat za ultrazvučnu terapiju, 2 aparat za TENS, Bioptron lampa i aparat za laseroterapiju, prostirka za magnetoterapiju. Pored toga nabavljen je i novi kazan za topljenje parafina. Svi ostali aparati su u toku 2018 testirani na ispravnosti i po potrebi servisirani. Kinezisala je osposobljena za rad prvi put nakon 2014 godine (završeni su radovi na podu kinezisale koji je bio znatno oštećen poplavama 2014 godine, zamjenjena je stolarija, sala je klimatizovana). Nabavljeni su nova pomagala – stacionarni bicikl za vježbanje, traka za hodanje i trčanje, pomagala za kinezi i radnu terapiju (lopte, gube, trake, tegovi), zidna ogledala, švedske ljestve.

Nabavkom novih aparata, klimatizacijom prostora stvoreni su uslovi za pružanje kvalitetnih usluga u domenu fizikalne terapije u prijatnom okruženju za naše pacijente.

Na naše veliko zadovoljstvo ostvarena je saradnja sa prof. Dr Danicom Grujičić, neurohirurgom iz KC Srbije koja obavlja konsultativne pregledе pacijenata u Banji „Dvorovi“ svake druge subote u mjesecu.

Obzirom na uložene napore na poboljšanju usluga, opreme i uslova boravka, a imajući u vidu stvarne potrebe osiguraonika sa područja regije Bijeljina za korištenjem naših usluga uspjeli smo izdjstvovati povećanje finansijskog obima Ugovorenih usluga sa FZO RS , što će omogućiti pacijentima pravovremeno liječenje i rehabilitaciju.

Broj realizovanih B.O. dana, ambulantnih pregleda i tretmana po godinama

R.br.	Godina	Broj stv.B Odana	Br. ambul.preg. Bez terapija	Broj pac. pregledu	Na i amb. tretmanu

2.	2016	9.471	45	438
3.	2017	7.391	40	344
4.	2018	9.243	44	411

Kako se iznavedeno na tabeli vidju 2018. godina došlo je do povećanja broja B.O. dana , broja ambulantnih pregleda kao i broja pacijenata na ambulantnom tretmanu, u odnosu na prethodnu godinu.

-Turističko-ugostiteljski sektor

Svoju djelatnost ovaj sektor manifestuje kroz ostalii smještaj u dijelu objekta hotela „Sveti Stefan“, kao što je organizovanje skupova, turnira ili pak prolaznih noćenja, zatim organizuje rad i funkcionisanje bazena i objekata u okviru istog, te rad restorana u sklopu postojećeg hotela. Takođe ovom sektoru pripada služba održavanja, koja brine o tehničkoj ispravnosti objekata i opreme, te održavanju vanjskog izgleda kompleksa Ustanove.

Bazeni objektibaza na ostvarenačajne prihode u toku jednog perioda , akako je ujeto 2018. Imalo veliki broj kišnih dana, tokom juna i jula prodato je znatno manje ulaznica u odnosu na prethodnu godinu (25%), te je procjena da su ostvareni prihodi cca-150.000 km manji u odnosu na planirano i očekivano.

Restoran u sklopu hotela „Sveti Stefan“ svoju poslovnu aktivnost manifestuje kroz ishranu pacijenata, i ostalih lica koji borave u hotelu „Sveti Stefan“ dok izdavanje sale u zakup zaražne svečanosti i prilike uposlednjih godina nije ujednačeno, a menjeno, a prodaja pića i hrane nemimo pansion ske i hrane je zanemarljiva.

Restoran „Izvor“ zbog ne rentabilnog poslovanja izdat u zakup.

U cilju poboljšanja ponude pokrenute su aktivnosti na dovođenju u funkciju zatvorenog bazena, poboljšanje smještajnih kapaciteta, te je renoviran treći sprat hotela gdje je izvršena zamjena stolarije, postavljeni su komarnici, zamijenjen je dio namještaja, te se aktivno radi na poboljšanju kvaliteta ishrane svih pacijenata i gosti, a sve ukupno bi trebalo da rezultira boljom popunjenošću kapaciteta i naravno boljim poslovnim rezultatima.

4.1. Fizički obim usluga

Pregled struktura ostvarenih noćenja

R.BR.	Opis	brojnoć. I-XII 2016		%	brojnoć. I-XII 2017		%	br.Noć. I-XII 2018		%
1.	Bolesničkidan (B.O.D.)	793	9.473	84,40	678	7.391	80,21	826	9.243	89,11
2.	Ostalo noćenja	939	1.752	15,60	570	1.823	19,79	554	1129	10,89
	UKUPNO	1.732	11.225	100%	1.248	9.214	100%	1380	10.372	100,00

Iz prikazane tabela se vidi da je ukupan brojnoćenja povećan u odnosu na prethodnu godinu za cca 11%, ali u strukturi ukupnih noćenja došlo je do smanjenja ostalih noćenja za cca 9% u korist B.O.D.

Imajući u vidu ukupne smještajne kapacitete od: 111 ležaja, dolazi modopodatak da je popunjeno stvarno kapacitet u 2018. godini 25,95%, dok je u 2017. godini iznosilo 23,05%, te je neophodno više angažovati u obremenjenim sluzbenim uslovima. Ustanova može tražiti svoje rezultate u poslovnoj godini 2018. godine.

Prihodi od ulaznica za baze i dodatni prihodi

R.br.	Godina	Prod.ulaznice		Prih. Od prod robe i od dod.sadr	Ukupan prihod
		Broj	Prihod		
3.	2016	50.256	183.627	106.047	289.674
4.	2017	72.937	266.052	93.128	359.180
5.	2018	56.105	205.894	138.119	344.013

Iz prikazane tabele se vidi, da je prodato znatno manje ulaznica u odnosu na prethodnu godinu (16.832), i ostvaren je najmanji prihod u tom osnovu, ali je prihod od prodaje robe značajnije, jer su vi objekti prošle godine nedati u zakup, a tokom 2018. prodaja je vršena u vlastitoj režiji, te je ukupan rezultat prihvatljiviji.

5. FINANSIJSKO POSLOVANJE

Izvještaj o ostvarenim rezultatima u poslovanju. prihod i rashoda za taj period: 01.01.-31.12.2018. godine u J.U. "Banji „Dvorovi“ sastavljen je na osnovu podataka iz Bilansa sa spjeha i Bilansastanja kao i podataka o proračenu radu dana poslenih

BILANSUSPJEHA - PREGLED PRIHODA I RASHODA

R.BR.	Opis	2016	%	2017	%	2018	%	Indeh 5/3	Indeh 5/4
1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.
A	Prihred. djel	1.047.646	99,23	1.234.767	98,73	1.133.289	93,61	108,17	91,78
-	Prihodprod. robe	105.534	10,00	17.216	1,38	106.762	8,82	101,16	620,13
-	Prih. odprod. učin.	876.321	83,00	877.190	70,14	871.211	71,96	99,42	99,32
-	Prihodaktiv. Učin.	2.762	0,27	1.916	0,15	50	-	-	-
-	Ost. poslovniprih.	63.029	5,96	338.445	27,06	155.266	12,83	246,34	45,87
B	Ostaliprihodi	7.929	0,75	15.815	1,26	77.349	6,39	975,52	489,09
C	Finansijskiprih.	126	0,02	96	0,01	25	----	----	----
D	Prihpoosn.	----	----	----	----	----	----	----	----
I	UK. PRIH (A+B+C+D)	1.055.701	100,00	1.250.678	100,00	1.210.663	100,00	114,68	96,80
E	Rashodred. djelat	1.311.081	88,28	1.289.110	83,61	1.160.783	94,60	88,54	90,04
-	Nab.vrijprod.robe	48.658	3,28	7.222	0,48	50.125	4,08	103,01	694,06
-	Troš. materijala	167.967	11,31	197.447	12,98	142.002	11,57	84,54	71,92
-	Troš. Zaradainar	843.803	56,82	759.406	49,90	649.228	52,91	76,94	83,65
-	Tr.prizv. usluga	69.350	4,67	105.402	6,93	102.637	8,36	147,99	97,37
-	Tr. amortizacije	136.727	9,21	137.639	9,04	138.822	11,31	101,53	100,86
-	Nem. troškovi	18.052	1,22	24.424	1,60	38.024	3,10	210,63	155,68
-	Tr. porezaidop.	26.524	1,79	40.850	2,68	39.945	3,26	150,59	97,78
F	Ostalirashodi	32.719	2,21	89.206	5,86	24.984	2,04	76,36	28,00
G	Finansijskirashodi	99.963	6,73	118.606	7,79	38.109	3,11	38,12	32,13
H	Rash.poosn.is.	41.426	2,79	41.546	2,74	3.191	0,26	7,7	7,68
	Rash.poosn. ob.	----	----	----	----	----	----	----	----
II	UK. RASH.(D+E+F+G)	1.485.189	100,00	1.538.468	100,00	1.227.067	100,00	82,62	79,67
III	Gubitak	429.488	----	287.790	----	16.404	----	----	----
IV	Dobitdir.ukap.	34.176	----	36.466	----	36.952	----	108,12	101,33
V	Netogubitak	395.312	----	234.604	----	----	----	----	----
VI	Neto dobitak	----	----	251.324	----	20.548	----	----	----

5.1. Prihodi Ustanove

Ukupniprihoditekućegodinemanjisuzu 3,20% odnosnoza 40.015,00
 kmuodnosunaostvarenjeprethodnegodine, doksuza 154.962,00 km ili

14,68%većiuodnosunaisteu 2016. godini. Prihodi od prodaje usluga su na prošlogodišnjem nivou, prihodi

Prihodiodprodajerobe,

kaoiprihodiodprodajeučinakaprznatisuiiskazaniuBilansuuspjehanaosnovunaplaćenihizno saugotovini, odnosnoispostavljenihfaktura.

Ostvareniprihodisuknjiženinaosnovuprodajerobeito:

R.Br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Prihododprodajerobe-pićeRest. Izvor	7.653	---	---
2.	Prihododprodajerobe-pićeRest. Sv. St.	9.451	6.161	65,19
3.	Prihododprodajerobe-Pr.-3	112	7	---
4.	Prihod od prodaje robe Kafe bar	---	358	---
5.	Prihod od prodaje robe ob.bazena	---	100.236	---
	Ukupnoprihododprodajerobe:	17.216	106.762	620,13

Ovi prihodi su višestruko povećani, ostvarenjem prihoda od prodaje robe u objektima na bazenu koji su 2017 godine dati u zakup.

Prihododprodajeučinaka-uslugaiznosi871.211 kmičiniga:

R.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Prihododprodajemedicinskihusluga	499.027	592.790	118,79
2.	Prihododprodajeostalihuслуга	378.163	278.421	73,63
	Ukupnoprihododprodajeusluga:	877.190	871.211	99,31

Prihododaktiviranjaučinakaiznosi:50,00kmiodnosenakorištenjevlastitihrobaiučinaka.

Ostaliprihodiiznose: 155.266kmičineih:

R.Br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Prihodiodzakupa	90.146	40.885	45,35
2.	PrihodizBudžetaGradaBijelj. zaotpr.	57.329	100.000	---
3.	PrihodizBudžetaGradaBijelj. zaplate	165.000	100.000	60,60
4.	Prihodizfondasolidarnosti	25.970	---	---
5.	Prihod od ref. Plate	---	14.035	---
6.	Prihodi od poklona i pomoći	---	346	---
	Ukupnoostaliprihodi	338.445	155.266	45,85

Ovako visoki iznosi ostalih prihoda u obje poslovne godine su direktna posljedica doznaka od strane Gradske uprave po posebnim Skupštinskim odlukama, a kako su u 2017 doznačena sredstva u iznosu od 222.329 km, a u 2018 100.000 uz smanjenje prihoda od zakupa zbog ne izdavanja objekata na bazenu imamo i smanjenje ukupnih ostalih prihoda za cca 54% u odnosu na predhodnu godinu.

Ostaliprihodiiznose:77.349kmiprznatisupoosnovu:

R.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Prihodiodprodajeotpada	652	---	---
2.	Prihodipoosnovuot. Obav.	8.515	73.659	865,04
3.	Prih. Poosn. Priz. Pdvpobl.	4.438	---	---
4.	Ostaliprihodi	2.210	3.402	153,94
5.	Viškovi	---	3.690	---
	Ukupno:	15.815	77.349	489,09

Finansijskiprihodisuprznatipoosnovukamata po drugim osnovimaiiznosesimboličnih25km.

5.2. RashodiUstanove

-Rashodi redovne djelatnostiUstanoveiznose:1.160.783kmičineih:

-Nabavnavrijednostprodaterobeprznatauiznosuod:50.125km.

-Troškovimaterijalaprznatiuiznosuod:142.002kmičineih:

R.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Troškovimater. Zaspremanjehraneip.	72.039	58.626	81,38
2.	Troškoviinvest. materijala	34.367	9.279	26,99
3.	Troškovilijekova	805	325	40,37
4.	Troškopotrošnogmaterijala	20.586	13.361	64,9
5.	Troškovimaterijalazatekućeodrž.	2.022	2.653	131,21
6.	Troškovi HTZ opreme i auto guma	---	1697	---
7.	Troškovikancelarijiskogmaterijala	2.580	3.939	152,67
8.	Troškovisitnoginventara	15.541	4.743	30,52
9.	Troškoviostalogmaterijala	2.164	2583	119,36
10.	Troškovigorivaimaziva	7.406	5.704	77,02
11.	Troškoviel. energije	28.061	28.693	102,25
12.	Troškovivode	11.876	10.399	87,56
	Ukupnotroškovimaterijala:	197.447	142.002	71,92

Priznavanje je izvršenona osnovu originalnih računasa pratećom dokumentacijom ovjerom dir ektora sa odborenjem zakuđenje i plaćanje.

Neto zarade i nadezara da, porez i idoprinosina iste u iznosu: 649.228 km, sunajvećitrošak i strukturi ukupnih troškova učestvuju se s acca -53%.

Priznati su zaobračunate iznose za razdoblje poslovnih aktivnosti, odnosno do sastavljanja poslovnih aktova. Obračuni su izvršeni u skladu sa Zakonskim propisima koji regulišu stopu poreza i druge pravilnosti o učestvovanju u vrednim kriterijumima započetih poslova.

Troškovi proizvodnih usluga priznati su u iznosu od: 102.637 km i čine ih:

R.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Troškovi odvoza smeća	2900	1.120	38,62
2.	PTT i internet troškovi	5.370	6.074	113,11
3.	Troškovi održ.osn.sr.	16.098	22.420	139,27
4.	Troškovi rekl.i pr.	2.557	1.441	56,35
5.	Troškovi usluga po ug. o djelu	64.523	50.661	78,52
6.	Troškovi ang.radne snage O.Z.	---	13.820	---
7.	Troškovi ostalih usluga	13.954	7.101	50,89
	UKUPNO	105.402	102.637	97,37

Nematerijalni troškovi u iznosu: 38.024 km, i čine ih:

R.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Troškovi deratizacije	---	6.935	---
2.	Troškovi reprezentacije	4.273	5.484	128,34
3.	Troškovi o siguranja	8.207	12.394	151,01
4.	Troškovi platnog prometa	2.641	3.870	146,53
5.	Troškovi revizije finansijskih izvješt.	1.700	---	---
6.	Troškovi odr.progr. za rad i interneta	342	4.900	1.432,75
7.	Takse	1.747	1.867	106,87
8.	Ostali nemat.tr.	5.514	2.574	46,68
	Ukupno nemat.	24.424	38.024	155,68

Priznavanje troškova je izvršenona osnovu originalnih faktura za izvršene usluge ovjereni neodstranjeni su u ukupnim rashodima Ustanove.

Troškovi ammortizacija su obračunati u iznosu od: 138.882 km i s 11,31% učestvuju u ukupnim rashodima Ustanove.

**Troškovi porezaidoprinosapriznatisuuiznosuod:39.945
kmzaizdatkekojisuiskazaniuskladusaobavezamaregulisanimZakonskimpropisimaito:**

R.Br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	TroškovepriznatogPDV-a	15.606	19.344	123,95
2.	Koncesionenaknade	14.476	12.621	87,18
3.	Vodoprivrednenaknade	6.872	4.273	62,18
4.	Boravišnataksa	2.299	1.526	66,38
5.	Doprinosšume, protivpožarnanak. isl.	1.597	2.181	136,57
	Ukupno tr.por. i dop.	40.850	39.945	97,78

Priznavanje je izvršen o poosnovu obračuna i skazanih poreskih prijavama.

Ostalirashodi u izvještajnom periodu iznose:24.984 k m ičineih:

R.Br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Troškovi postupka prinudne naplate	48.400	---	---
2.	Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	18.499	22.927	123,94
3.	Rashodi po osnovu otpisa materijala i robe	13.276	415	---
4.	Kazne za privredne prestupe	4.000	1.025	25,62
5.	Ostali troškovi	5.031	617	12,26
	Ukupno ostali troškovi:	89.206	24.984	28,00

Ostali rashodi su cca-72% manji u odnosu na prošlu godinu redovnom uplatom dospjelih poreskih obaveza i eliminiranjem troškova prinudne naplate.

Finansijski rashodi priznati u iznosu od:38.109 k m ičineih:

R.Br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018	INDEX
1.	Kamate pokreditima	16.138	19.495	120,80
2.	Zatezne kamate zaneblag. plać. javne pr.	102.367	8.513	8,32
3.	Ostali fin. rashodi	101	10.101	---
	Ukuonifinan. rashodi	118.606	38.109	32,13

Priznavanje troškova je izvršen o poosnovu obračuna od strane Ministarstva finansija, Poreske uprave i banaka. Navedeni troškovi takođe značajno umanjeni redovnom uplatom poreskih obaveza.

Rashodipoosnovuispr. gr. izranijihgodinauiznosuod:3.191kmsu prznati po osnovu fakture za uslugu iz prethodne godine u iznosu od 1.180 km, te plaćene neto zarade iz prethodne godine po sudskom Rješenju u iznosu od: 2011 km

5.3. Netogubitak

Ukupannetogubitakza 2018. Godinuiznosi:16.404kmiiskazanjeuBilansuuspjehanaAOP-u 295.

UbilansustanjanaAOP-u 121iskazanjedobitaktekućegodineuiznosuod:20.548km, kojienastaokaorazlikanetogubitkaostvarenogpoosnovuviškaukupnirashodanadukupnim prihodimauiznosuod:16.404kmidobitkaostvarenogdirektnoukaptaluuiznosuod:36.952km,

kojiseodnosinaumanjenjerevalrizacionihrezervizanepriznatidioamortizacijepoprocjenifer vrijednostisredstava.

Prenesenidiorevalorizacionihrezerviuiznosuod:36.952kmjerazlikaizmeđutroškovaamortiz acijeobračunatenarevalorizovanuknjigovodstvenuvrijednostgrađevinskihobjekataioprem eitroškovaamortizacijeobračunatihnapočetnunabavnuvrijednostistihprijerevalorizacije, te preostalih raspoloživih rezervi otpisane opreme.

Prenosrevalorizacionihrezervipoovomosnovuknjiženjestavom uskladusaodredbamaMRS-16.

330/341

PoPoreskombilansunijeiskazanadobitzaobračunskiperiod, tenemaobavezezaporeznadobit.

6.STANJESREDSTAVAIIZVORASREDSTAVA

Bilansstanjastrukturasredstavanadan:31.12.2018. godine

R.br.	Pozicija	Stanje 31.12.2016.		Stanje 31.12.2017.		Stanje 31.12.2018.		Indeh	
		3.	%	4.	%	5.	%	6.	7.
1.	2.	3.	%	4.	%	5.	%	6.	7.
1.	Koncesije	14.297	0,14	13.675	0,13	13.054	0,12	91,30	95,46
2.	Nematerijalnaulaganja	1.996.558	18,35	1.996.558	18,63	1.996.558	17,77	100,00	100,00
3.	Zemljište	3.058.320	28,13	2.964.585	27,66	2.964.585	26,39	100,00	100,00
4.	Građevinskiobjekti	4.901.359	45,06	4.800.644	44,78	4.814.816	42,85	98,23	100,29
5.	Postrojenjaioprema	153.162	1,41	142.759	1,33	195.818	1,74	127,85	137,17
6.	Avansiibiosr.	472.994	4,34	472.970	4,41	472.963	4,21	100,00	99,99
II.	Stalnaimovina	10.596.690	97,43	10.391.191	96,94	10.457.794	93,08	98,69	100,64
7.	Zalihe	43.998	0,40	16.589	0,15	28.319	0,25	64,36	170,71
8.	Kupci	69.136	0,63	158.488	1,48	60.100	0,53	86,93	37,92
9.	Drugapotraživanja	145.155	1,33	127.040	1,19	26.570	0,24	18,30	20,91
10.	Krat. kreditiuzemlji	3.900	0,04	1.544	0,01	7.577	0,07	194,28	490,73
11.	Gotovina	1.445	0,02	10.924	0,10	605.202	5,39	-	-

12.	Akt.vrem.razgranič. iPDV	14.991	0,14	12.632	0,12	49.076	0,44	327,36	388,51
II	Tekućaimovina	278.625	2,56	328.512	3,06	777.344	6,92	278,99	236,62
	Poslovnaaktiva (I+II)	10.875.315	100%	10.719.703	100,00	11.235.138	100,00	103,31	104,81
1.	Osnovnikapital-držav.	5.195.450	56,14	5.195.450	48,47	5.195.450	46,25	100,00	100,00
2.	Revalorizac. rezerve	4.679.580	50,55	4.546.413	42,41	4.507.509	40,12	96,32	99,14
3.	Gubitakranijihgodine	-223.988	-2,42	-619.300	5,78	870.624	-7,75	388,69	140,58
4.	Gubitaktekućegodine	-395.312	-4,27	-234.604	2,19	-	-		
5.	Neraspo.dobitak tekuće god.					20.548	0,18		
I	Kapital	9.255.730	85,10	8.871.239	82,91	8.852.883	78,80	95,64	99,79
5.	Dugoročnikrediti	194.777	12,02	117.179	1,09	1.040.331	9,26	534,11	887,81
6.	Ostaledugoročneobaveze	340.273	21,01	167.375	1,56	136.771	1,22	40,19	81,71
I	Dugoročneobaveze	535.050	33,03	284.554	2,65	1.177.102	10,48	219,99	413,66
7.	Kratk. finns. obaveze	401.165	24,76	827.562	7,72	795.987	7,08	96,18	96,18
8.	Primljeniavansi	765	0,05	950	0,01	-	-	-	-
9.	Dobavljači	133.583	8,25	170.112	1,59	48.173	0,43	36,06	28,31
10.	Obav. zazar.inakn.zarada	461.427	28,48	309.946	2,89	72.388	0,64	15,68	23,35
11.	Drugeobaveze	19.169	1,19	31.306	0,29	9.187	0,08	47,92	29,34
12.	Poreznadodatuvrij.	1.279	0,08	917	0,01	51	-		
13.	Ostav.zaost.por,idopr.	35.706	2,21	23.568	0,22	3.619	0,03	10,13	15,35
14.	Pas.vrem.razgraničenja	31.441	1,95	182.829	1,71	275.748	2,45	877,03	150,82
II	Kratkoročneobaveze	1.084.535	66,97	1.563.910	14,43	1.205.153	10,73	111,12	77,06
III	Ukupneobaveze	1.619.585	14,90	1.848.464	17,09	2.382.255	21,20	147,09	128,87
	Pasiva (I+II)	10.875.315	100,00	10.719.703	100,00	11.235.138	100,00	103,30	104,80

6.1. Stalnaimovina

PoBilansustanjanadan:31.12.2018.godinenetoiznosstalneimovineUstanoveje:10.457.794 kmačinije:

Red. Br.	OPIS	Brutoiznos	Ispravkavrijednosti	Netoiznos
1.	Koncesije	18.648	5.594	13.054
2.	Nematerijalnasredstvaupripremi	1.996.558	-----	1.996.558
3.	Zemljište	2.964.585	-----	2.964.585
4.	Građevinskiobjekti	7.290.263	2.475.447	4.814.816
5.	Opremaiinventar	1.800.981	1.605.163	195.818

6.	Nekretnineupripremi	472.944	-----	472.944
7.	Višegodišnjizasadi	7.725	7.706	19
	UKUPNO :	14.551.704	4.093.910	10.457.794

-Koncesije- BanjajepoUgovorusaVladomRepublikeSrpskebr:01-219/10

Od:11.03.2010. godineBanja „Dvorovi,,

je korisnik koncesionog prava za eksplotaciju geotermalnih voda na lokalitetu „Dvorovi,, Opština Bijeljina.

Jednokratna naknadazakoncessioneopravouplaćenaprisklapanjuUgovora u iznosu od:18.6 48,00km , i ista usklađena MRS 38 evidentirana u poslovni mknjigama.

Pored jednokratne naknade ,

končident u se uplaćujem jesečna koncessione naknadu u iznosu od 4,00% od brutoprihoda ostvarenog korištenjem mineralnog resursa.

-Nematerijalna sredstva upripremi – ukupno neto iznosu od:1.996.558

km do nosa se na izvršenu ulaganja u budoštinu DV-1 koja je uvršena tokom 1987-1989. godine.

Po izvještaju o procjeni vrijednosti imovine, kapitala,

potaživanja i obaveza rada u godišnjoj strani „Ekonomskog Instituta,,

iz Bijeljine došlo je u skladu s kvalitativnim javnim procjenama vrijednost i u iznosu od 1.996.558 km.

-Zemljište- premaknji govor o vlastvenoj evidenciji u skladu sa ZK-izvatom kom ustanovama:

- poljoprivri. Zemljišta 5.729 m² uvrijednost i od:.....85.935,00km

- građevinskog zemljišta 63.970 m² uvrijednost i od:.....2.878.650,00km

UKUPNO : 69.699 m² 2.964.585,00km

- Poljoprivredno zemljište u daljenocca-800

metara od kompleksa Banje i na ovom zemljištu Banja ima pravoraspolađanja i pravokorišteњa, dok pravosvojni nje upisano.

-

Građevinsko zemljište je zemljište na kom se smještaju objekti u stanovnom djelu, gistrovanjem i adjelatnosti.

Na navedeno zemljištu Banja je imala pravoraspolađanja, a to je Rješenjem Republičke geodetske uprave broj:12-476-11/07 od:28.11.2017 godine prenijetona Grad Bijeljinu, a Grad Bijeljina ustupa iste ovom ustanovu korištenju radi obavljanja adjelatnosti i ostvarenja ciljeva osnivača. 2015.

godine Grad Bijeljina u skladu sa Zakonom o stvarnim pravim imovinama provodi postupak pretvaranja prava na polaganje u pravo svojine.

- Građevinski objekti – uposlovni knjigama Ustanove evidentirane je 51.

kartača građevinskih objekata, anajveću sadašnju vrijednost i mjeru ledeći objekti: Hotel „Sveti Stefan“, Izvoriste Banje, Restoran „Sv. Stefan“, Zgrada Uprave, Parking ispred hotela, Olimpijski bazen, Restoran „Izvor“, Juniorski bazen, Termalni bazen, Tenisigralište, Grilovi na bazenu, Bazeni za bebe, Dječiji bazen, Ostali objekti.

Knjigovodstveni podaci građevinskih objekata su sledeći:

NV-7.290.263

I.V.-2.475.447

S.V.-4.814.816

- Oprema i stan inventar –

Imajući u vidu dje latnost i kojim se bavi Ustanova logično jedai ma opuno opreme i

inventara. Pored vozila: putnički gauta Škoda Octavia A-5,

traktor sa prikolicom i cisternom, teretno-gombica Ford Hladnjakača,

značajni juvrijednosti mahladnjača u restoranu „Sv. Stefan“,

hlorinato gasni, pumpa za fekalne vode, vlastita trafostanica, agregat za struju,

pumpenabazu, telefonska centrala.

Što setičepreostale opreme u glavnemjerije čehotelsko jugostiteljskoj opremi: kreveti,

ormari, plakari, vitrine, stolovi, stolice, dušeci,

tenešto kompjuterske opreme svejako staro i do trajalo, a stepen istrošenosti opreme jecca-

90%, a knjigovodstvene vrijednosti su sledeće:

N.V.-1.800.981

I.V.-1.605.163

S.V.-195.818

- Nekretnine uprime – iskazan u vrijednost od: 472.944 kmčine:

- građevinski objekti uprime iz vorenih bazen 200.000 km

- građevinski objekti uprime iz temelj II faze hotela 200.000 km

- građevinski objekti uprime - tržnicentar 72.944 km

Unatoč nomenklaturi neophodno je definisati status u lagaju Tržnicentar,

izraz logaštona Osnivač nije prenio pravokorištenjanazemljištenakome je u lagaju je izvršeno.

6.2. Tekuća imovina

Neto iznos tekuće imovine u dan: 31.12.2018. godine iznosi: 777.344 km isastojise od:

Red. Br.	OPIS	Bruto iznos	Ispravka vrijednosti	Neto iznos
1.	Zalihe materijala	11.669	-----	11.669
2.	Zaliherobe	9.086	5.823	3.263
3.	Dati avansi	13.387	----	13.387
4.	Kupci u zemljji	83.027	22.927	60.100
5.	Drugakratk. Potr.	26.570	-----	26.570

6.	Kratk. Kreditiuzemlji	7.577	-----	7.577
7.	Gotovina	605.202	-----	605.202
8.	PDV	500	-----	500
9.	Aktivnavr. Razgr.	49.076	-----	49.076
10.	UKUPNO :	806.094	28.750	777.344

-Zalihematerijalasesastojeodzalihanamjernicazaspremanjehrane, zalihapotrošnogmaterijala, lijekovaizalihamaterijalazainvesticionoodržavanje. Zaliherobpredstavljačajuheličaurestorana.

-Potraživanjaodkupacaiznose60.100kmiznačajno su smanjena.

-DrugakratkoročnapotraživanjasenajvećimdijelomodnosenapotraživanjeodFonda PiO po osnovu obustava za banjsko liječenje penzionera

-Stanjegotovineiskazanonadanobračunaiiznosi 605.202 km i predstavlja najveću stavku u strukturi tekuće imovine gdje ima učešće od 77,85%, a riječ je o sredstvima iz dugoročnog kreditnog zaduženja sa namjenom investicionih ulaganja.

6.3. Kapital

StrukturuukupnogkapitalaUstanovenadan:31.12.2018. godinečine:

Red. Br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018
1.	Kapital – Grad Bijeljina	5.195.450	5.195.450
2.	Revalorizacionerezerve	4.546.413	4.507.509
3.	Gubitakranijihgodina	-619.300	-870.624
4.	Gubitaktekućegodine	-251.324	---
5.	Dobitak tekuće godine	---	20.548
	UKUPNO:	8.811.239	8.852.883

Stanje kapitala usklađeno sa stanjem u sudskom registru.Revalorizacione rezerve nastale procjenom imovine u skladu sa važećim zakonskim propisima.

6.4. Obaveze

Strukturaobavezandan:31.12.2018. godine

Red.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018

1.	Dugoročneobaveze	284.554	1.177.102
2.	Kratkoročneobaveze	1.547.190	1.205.153
	UKUPNEOBAVEZE:	1.831.744	2.382.255

Dugoročneobavezeiznose : 1.177.102km i čine ih:

Dugoročni kredit Sber banke odobren na iznos od:350.000,00 km, anuitet 6.849,17 km sa rokom vraćanja 60 mjeseci od: 31.07.2015 do: 30.06.2020. Garant Grad Bijeljina, tokom 2018 platio sve dospjele anuitete. Dio kredita koji dospijeva u 2018 prenijet na kratkoročne obaveze.

Duguročni kredit Pavlović Banke od 1.000.000,00 km odobren je 18.09.2018. godine na rok od 10 godina grejs period 24 mjeseca, kamata se uredno plaća.

Kratkoročneobavezeiznose: 1.205.153km i čine ih:

Red.br.	OPIS	IZNOS 2017	IZNOS 2018
1.	Kratkoročnikrediti	120	---
2.	Diodug. Obav. Dospj.2018	827.442	795.987
3.	Primjeniavansi	950	---
4.	Dobavljači	170.112	48.173
5.	Obav. zazar. inak. zarada	326.666	72.388
6.	Drugeobaveze	31.306	9.187
7.	PDV	917	51
8.	Obavezaost. por. idopr.	23.568	3.619
9.	Pasivnavr. razgr.	182.829	275.748
	UKUPNO :	1.563.910	1.205.153

-Diodugoročnihobavezakojedospijevajuzaplaćanjeuperiodudogodinudana u iznosu od: 795.987km i nidi odugoročnihobaveza iz 2017. godine kojeni su izmirenu 2018. Godini , te di odugoročnihobavezakojidospijevau 2018. Godini, kao ipore ske obaveze u iznosu od: 644.461,19km za koje je podluci Vlad Republike Srpske odo brenaprivremena od goda prirudneni na plate do: 31.12.2019. godine.

-Obavezepremadobavljačima iznose: 48.173 km i značajno su smanjeni u odnosu na prošlu godinu.

-Obavezazazarade inaknade zarađan dan: 31.12.2018. godine iznose: 72.388 km i ste su izmirene u januaru 2019.

-Drugeobavezeiznose:

9.187kmičineihobavezezaneisplaćenenaknadečlanovimaUpravnogOdbora , neisplaćenenaknadepoUgovoruodjeluisl.

-ObavezezaPDViznose 51km.

-Obavezezaostaledoprinoseiznose: 3.619kmičineihobavezearaznenaknadeidoprinose.

Ostalapasivnarazgraničenjaiznose:275.748kmičineihobavezepremaGraduBijeljinanaime plaćenihanuitetapodugoročnimkreditimadodefisianjarokavraćanjaistih.

7. ANALIZAIMOVINSKOGPOLOŽAJA

StrukturaimovineJUBanje „Dvorovi,, jesledeća:

Strukturaimovine

R.br.	POZICIJA	2016	%	2017	%	2018	%
1.	Stalnaimovina	10.596.690	97,44	10.391.191	96,93	10.457.794	93,08
2.	Obrotnaimovina	278.625	2,56	328.512	3,07	777.344	6,92
	UKUPNO (1+2)	10.875.315	100,0	10.719.703	100,0	11.235.138	100,00

Ucijelomposmatranomperiodupreovladavaaudiostalneimovinesaučešćemuukupnojimoviniod: 97,44% 2016 godine, 96,93% 2017 godine, odnosno 93,08% 2018 godine.

Efikasnostimovinemjerajekoeficijentomobrtakakoslijedi:

Efikasnostimovine

R.br.	POZICIJA	2016	2017	2018
1.	Poslovniprihod	1.047.646	1.234.767	1.133.289
2.	Poslovnaimovina	10.875.315	10.719.703	11.235.138
3.	Obrotnaimovina	278.625	328.512	777.344
4.	Zalihe	43.998	16.589	28.319
	Koefic. Obrtaposl. Im.	0,09	0,11	0,10
	Koefic.obrtaobrt. Im.	3,76	3,76	1,46
	Koefic. Obrtazaliha	23,81	74,43	40,02

Koeficijentiobrtaposlovneimovineucijelomposmatranomperiodusuveomaniski.

Koeficijentiobrtaobrtneimovinenauobičajenomnivou, akoeficijentobrtazalihavisoki.

FinansijskaravnotežaJ.U. Banje „Dvorovi,, jesledeća:

-Analizafinansijskogpoložaja

Finansijskaravnoteža

R.br.	POZICIJA	2016	2017	2018
1.	Gotovina	1.445	10.924	605.202
2.	Kratkoročnapotraž.	214.291	285.528	86.670
3.	Gotov. + krat. pot. (1+2)	215.736	296.452	691.872
4.	Kratkoročneobaveze	1.084.535	1.563.910	1.205.153
5.	Koeficijentlikvidnosti 3/4	0,199	0,245	0,574
6.	Stalnaimovina	10.596.690	10.391.191	10.457.764
7.	Zalihe	43.998	16.589	28.319
8.	Dugoročno vezanaimovina(5+6)	10.640.688	10.407.780	10.486.113
9.	Kapital	9.255.730	8.871.239	8.852.883
10.	Dugoročneobaveze	535.050	284.554	1.177.102
11.	Trajniidugoročnikapital (9+10)	9.790.780	9.155.793	10.029.983
12.	Koeficijentfinan. stabilnosti (8/11)	1,08	1,13	1,04

Kod J.U. Banja „Dvorovi,, Dvorovidobijenirezultatikodkoeficijentalikvidnostipokazujudajesvakakmkratkoročnihoba vezapokrivenasa 0,19 kmu 2016. i 2017.godini, odnosno 0,574 u 2018. Godini.Kakosekaopoželjnavisinapreporučuje -1-, kojapredstavljadonjuprihvatljivugranicuova jodnos, možemorećidajelikvidnostuUstanoviucijelomposmatranomperiodunezadovoljavajuća, a povećanje u 2018 godini je rezultat povećanja gotovine dugoročnih kreditnih zaduženja.

-Zaduženost

Zaduženost se ocjenjuje preko strukture pasive Bilansastanjaposmatranesastanovištavlasništva. Struktura pasive utičenjasigurnost, rentabilnost i autonomiju dužnika.

Zaduženost J.U. Banja „Dvorovi,, jesledeća:

Zaduženost

R. Br.	POZICIJA	2016	%	2017	%	2018	%
1.	Kapital	9.255.730	85,11	8.871.239	82,76	8.852.883	78,80
2.	Obaveze	1.619.585	14,89	1.848.464	17,24	2.382.255	21,20

	PASIVA	10.875.315	100,0	10.719.703	100,0	11.235.138	100,00
--	--------	------------	-------	------------	-------	------------	--------

Imajući uvid u podatke iz prethodne tabele možes reći da je zaduženost J.U. Banja „Dvorovi“, relativno niska, ali se mora imati u vidu da konstantno ima tendenciju povećanja.

-Solventnost

Solventnost Privrednog društva podrazumejava da je isto sposobno platiti ukupne dugovene ako u njihovog dospjeće kad, tad, makar iz stečajne (likvidacione) mase. Solventnost se mjeri odnosom poslovne imovine i ukupnih obaveza (dugova).

Solventnost J.U. Banje „Dvorovi“, jesledeća:

R.br.	POZICIJA	2016	2017	2018
1.	Poslovna imovina	10.875.315	10.719.703	11.235.138
2.	Obaveze	1.619.585	1.848.464	2.382.255
	Koefic.Solven. (1/2)	6,71	5,80	4,72

Budući da je poslovna imovina više strukovljena i dođe do dugova, može se reći da je malo jer ovatnoća da će J.U. Banja „Dvorovi“ postati insolventna. Međutim treba imati u vidu da koeficijent solventnosti i matične tendencije su manjenja.

8. IZLOŽENOST USTANOVI RIZICIMA

-Rizici u ostvarivanju prihoda i rashoda

Posmatrajući poslovanje Ustanova, ostvarenje prihoda autičenekolikobitnih kolonostinakojenemamo značajnih uticaja i to:

-iznos Ugovorenih usluga sa Fondom Zdravstvenog osiguranja R.S.,

-vremenske prilike u toku leta neturističke sezone,

-

sve izraženija ekonomskakrizakojased direktno dražava na standard građana i njihovukupno umać,

kojarezultirasmanjenjem broja fizičkih licaka korisnika banjskog lječenja u našoj Ustanovi,

-zastarjeli objekti i oprema,

telošatehnička i kada rovska opremljenost kao ograničava jući faktor zaboljupunjeno stvaranje većih prihoda.

-Kreditni rizici

**NajvećuprijetnjopolikvidnostUstanoveprestavlajuporeskeobavezepoosnovuraskinutih
RješenjaoodgođenomplaćanjukojasadvaRješenjaoprinudnojnaplatiiznose: 644.461,19
kmizakojeodstranePoreskeUpravepoZaključkuVladeR.S.
odobrenaprivremenaodgodaprinudnenaplatedo:31.12.2019. godine.**

Kako izlastitihprilivasigurnonećemoćibitizmireneoveobaveze, ostajedasevidisaosnivačemdaliceistebitiizmirenenoimkreditnimzaduženjem, ilieventualnonanekiprihvatljivijinačin, a aktivnosti započeti tokom jula-avgusta, kako bi bilo dovoljno vremena da se iznađe najpovoljnije rješenje.

Činjenica je da je Gradska Uprava tokom 2017 i 2018 godine u svojstvu jemcu uplatila sve dospjele anuitete po osnovu dugoročnih kredita, te da su po tom osnovu stvorene usaglašene obaveze u iznosu od : 275.748 km, neophodno je definisati status ovih obaveza.

Poučeni iskustvom iz 2017 godine kada su nam raskinuta dva rješenja o odgođenom plaćanju Poreskih obaveza, zbog kašnjenja u uplati anuiteta prioritet dati uplati obaveza aktuelnog reprograma.

-Procjenarizikalikvidnosti

Radisagledavanjarizikalikvidnostimožesekonstatovati da je značajno poboljšana likvidnost u Ustanovi u svim segmentima i to:

-Planskim usmjeravanjem dijela kreditnih sredstava u iznosu od 160.000 km za izmirenje tekućih obaveza

-Doznakom Gradske Uprave iznosa od: 100.000 km koja su usmjerena na izmirenje preuzetih obaveza iz 2017 godine.

-Davanjem prioriteta u plaćanju izmirenju poreskih obaveza, te eliminisanje visokih troškova prinudne naplate i zateznih kamata.

Aktivnim uključenjem Upravnog odbora kroz donošenje Odluka o privremenim pozajmicama kreditnih sredstava za održavanje likvidnosti u ovom vansezonskom periodu.

-Da je likvidnost u Ustanovi značajno poboljšana govori i to da se lična primanja redovno isplaćuju, poreske, kreditne, reprogramirane obaveze takođe, obaveze prema dobavljačima u Ugovorenim i dogovorenim rokovima, što polako vraća davno izgubljeni ugled Ustanove

9.ZAKLJUČAK

- Pri osnivanju Banje postoji joj jejasanciljivizijarazvoja prečenou projekteko jesuradile eminent ne institucije sa područjima kadašnje SFRJ, za rentabilno korištenje geotermalnog resursa kojim raspolažemo, te da je odustajanje od istih više decenijskone u laganje do velodoova kog stanja u Ustanovi.

- Daje osnivačka kofinansija skom tako i kroz razne vidove pomoći krajem 2017. godine, te na stavkom istih u tekućoj godini i skazao ozbiljnu namjeru da se Banja razvija i napreduje, te unarednom periodu u uz adaptaciju i modernizaciju kapaciteta, kao i nova značajnija ulaganja i maksimalno angažovanje svih poslenih u Ustanovi, te treba očekivati bolje poslovne rezultate, što će ovu Ustanovu dovesti na mjesto značajnih medicinsko-turističkih potencijala u R.S.

Direktor:
Milorad Zekić